

# MONETARY POLICY REPORT (MPR)

## MPR SNAPSHOTS

AUGUST 2024

### MONETARY POLICY DECISION

Atol sa gipahigayon nga *policy meeting* niadtong Agosto 15, 2024, ang Monetary Board naka-desisyon nga pakunhuran ang nag-unang *interest rate* sa BSP —ang *target reverse repurchase (RRP) rate*— og **25 basis points** ngadto sa 6.25 percent.




TARGET RRP	O/N DEPOSIT RATE	O/N LENDING RATE
<b>6.25%</b>	<b>5.75%</b>	<b>6.75%</b>

### RISK-ADJUSTED NGA INFLATION FORECASTS

Sumala sa pinaka-ulahing pagbana-bana sa BSP, posible nga muabot ang *average inflation rate* ngadto sa 3.3% karong tuiga, 2.9% sa 2025 ug 3.3% sa 2026, bisan pa og adunay hulga sa presyo sa mga nag-unang palaliton.



Possible nga musaka ang *inflation* sa nasud tungod sa hulga sa:



taas nga singil sa kuryenti



taas nga singil sa pamasahe sa transportasyon

Possible usab nga mukunhod ang *inflation* sa nasud tungod niini:



ubos nga presyo sa bugas tungod sa pagpa-kunhod sa taripa

### PRIVATE-SECTOR ECONOMISTS FORECASTS

Napanglantawan usab sa mga ekonomista gikan sa pribadong sektor ang mosunod nga mga *inflation rates*:



Ang *inflation forecast* gikan sa mga pribadong sektor haduo sa forecast sa BSP ug nahisulod kini sa *target range*. Kini nagpa-ila lamang nga epektibo ang pag-angkorahi sa *inflation expectations* batok sa target.

### PANGLANTAW SA EKONOMIYA

Napanglantawan nga ang ekonomiya magpabilin lig-on sa 2024-2026 tungod niining mosunod:



pag-ubos sa *unemployment rate* ug pagsaka sa sweldo



pagsaka sa *investments* sa nasud



lig-on nga *remittances* gikan sa mga overseas Filipino



*productivity growth* gumikan sa paspas nga ekonomikanhong kalihokan ug lig-on nga *infrastructure spending*